

BOIKARABELO BA BATJHA BA AFRIKA BORWA

Tekatekano

Tshwara motho e mong le e mong ka ho lekana, ntle le leeme. Se kgetholle.



Seriti sa batho

Hlompha motho e mong le e mong Eba pelonolo mme o be le tlhokomelo.



Bophelo

Bophelo ke ntho ya boholokwa Hlompha bophelo bo bong le bo bong.



Lelapa

Tlotla mme o hlompho batswadi ba hao. Eba mosa le botshepehi ho ba lapa leno.



Thuto

Kena sekolo, ithute o sebetsa ka thata. Mamela melao ya sekolo.



Mosebetsi

Thusa ba lapa leno ka mosebetsi lapeng. Bana ha ba tlamellwa ho batla mosebetsi.



Bolokolohi/tokollo le polokelo

Se lematse, tshosa, kapa hona ho hlekafatsa batho ba bang, hape o dumelle ba bang ho etsa jwalo. Rarolla dikganyetsano ka kgotsa.



Thepa/leruo

Hlompha thepa ya batho ba bang. Se senye thepa kapa hona ho utswa.



Boipaballo

Hlokomele lefatshe. O se senye metsi le motlakasi. Boloka lehae le tikoloho ya hao di hlwekile e bile di bolokehile.



Boahi

Eba Moafrikaborwa ya lokileng ebole a tshepeha. Hlompha melao, mme o netefatse hore ba bang ba etsa jwalo.



Tokolloho ya puo

O se ke wa hasanya leshano le lehloyo. Netefatso hore batho ba bang ha ba hlapaolwe kapa maikutlo a bona ha a utliswe bohloko.



ISBN 978-1-4315-0054-3



SESOTHO HOME LANGUAGE
GRADE 1 – BOOK 2

TERMS 3 & 4

ISBN 978-1-4315-0054-3

THIS BOOK MAY NOT BE SOLD.

9th Edition



Workbooks available in this series:


- Grade R (in all official Languages);
- Literacy/Home Language Grades 1 to 6 (in all 11 official Languages);
- Mathematics Grades 1 to 3 (in all 11 official Languages);
- Mathematics Grades 4 to 9 (in Afrikaans and English);
- Life Skills Grades 1 to 3 (in all 11 official Languages); and
- Grades 1 to 6 English First Additional Language.

ISBN 978-1-4315-0054-3

SESOTHO PUO YA LAPENG – Kereiti | Buka ya 2

ISBN 978-1-4315-0054-3

SESOTHO PUO YA LAPENG – Kereiti | Buka ya 2



Lebitso:

Phaposi:



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA



Buka ya 2
Kotara ya
3 & 4

SESOTHO PUO
YA LAPENG

Kereiti

Tsamaiso ya ho bala



Mofumahadi Angie
Motshekga, letona la
Lafapha la Thuto ya Motheo.



Mong. Enver Surty, Motlatsi
wa Letona la Thuto ya
Motheo.

Dibuka tsena tsa tshebetso di etseditswe bana ba Afrika Borwa tlasa boetapele ba Letona la Thuto ya Motheo.
Mof. Angie Motshekga, mmoho le Motlatsa Letona la Thuto ya Motheo, Mong. Enver Surty.

Dibuka tsa tshebetso tsa Rainbow di bopa karolo ya Lefapha la Thuto ya Motheo, ya thuso e reretsweng ho netefatsa tshebetso ya baithuti ba Afrika borwa dikereiting tse qalang tse tsheletseng. Jwaleka e nngwe ya dintlha tsa bohlokwa tsa Moralo wa Tshebetso ya Mmuso, projeke ena e etsahetse ka tshehetso ya letlole la Polokelo la Setjhaba. Sena se entse hore Lefapha le etse dibuka tsena tsa tshebetso ka dipuo tsohle tsa semmuso, ntle le tefello ya letho.

Re tshepa hore, matitjhere a tla fumana dibuka tsa tshebetso di le bohlokwa mosebetsing wa bona wa letsatsi le letsatsi, le ho etsa bonnete ba hore baithuti ba bona ba etsa kharikhulamo yohle. Re nkile boikarabelo ba ho tataisa titjhere mosebetsing ka enngwe le enngwe ya mesebetsi, ka ho kenyelletsa motshwao a bontshang hore na seo barutwana ba tshwanelang ho se etsa ke sefe.

Re a kgolwa hore bana ba tla natefelwa ke ho sebetsa ka buka ena ha ba ntse ba hola le ho ithuta, le hore wena titjhere, o tla natefelwa mmoho le bana.

Re le lakalletsa katleho ho sebediseng dibuka tsena tsa tshebetso.

Pele ho palo



- Nahana ka seo o seng o ntse o se tseba ka taba ena.
- Nahana ka mongodi le letsatsi la phatlalatso.
- Bala serapa sa pele le sa ho qetela sa karolwana.
- Leka ho lepa hore sengolwa se tla bua ka eng.



Palo




- Ha o ntse o bala kgefutsa nako le nako ho hlahloba hore na o ntse o utlwisia.
- Bapisa bolepi ba hao le seo o se baling.
- Ha o sa utlwisee meeleo ya mantswe ao o sa a tsebeng, sebedisa dikishinari.
- Ha o sa utlwisee karolwana, e bale hape buutle. E balle hodimo.


Ka morao ho palo




- Leka ho hopola tlhahisoleding e itseng.
- Etsa mmapa wa mohopolo ka dintlha tsa bohlokwa.
- Ngola kgutsufatso ho o thusa ho hopola dintlha tsa bohlokwa.
- Sebedisa dintlha tse hlhang moo o badileng ho seo o ingollang sona.



Kereiti |



ya SESOTHO




Buka ena ke ya:

Buka

2

SESOTHO



Tema 5: Se re natefelang

65	Diphofolo tsa hae	2
	Ho bua ka setshwantsho. O bala dipolelo tse kgutshwane. Mosebetsi wa mantswe: Medumo ya ditumannotshi. Nyalandya dikarete tsa mantswe le dipolelo. Ho ngola: Kwetlisa ho ngola A. Ho ngola: Kopa polelo.	
66	Dintja le ditweba	4
	O tlatsa ditumannotshi hore mantswe a nyalandya le setshwantsho. Medumo: Fumana le ho etsetsa ditumannotshi sedikadikwe. O sebedisa nteterwana ho kopanya matheba. Ho ngola: Kwetlisa ho ngola lebitso la hao.	
67	Boithabiso letsatsing	6
	Obua ka setshwantsho. O bala dipolelo tse kgutshwanyane. Mosebetsi wa mantswe: ditumannotshi. Nyalandya dikarete tsa mantswe le dipolelo. Ho ngola: Kwetlisa ho ngola B. Kopa polelo.	
68	Letsatsing	8
	Ho ngola: Tlatsa ditumannotshi ho bopa mantswe a nyalandya le setshwantsho. Ho ngola: Nyalandya tlakhu e kgolo le e nyenyanne. Boithabiso: O bona setshwantsho se sa tsamaelaneng le tse ding sehlophen. O ngola lebitso la sehlopha ka seng	
69	Ha re bapaleng	10
	O bua ka setshwantsho. O bala dipolelo tse kgutshwanyane. Mosebetsi wa medumo: medumo ya tjh. O nyalandya dikarete tsa mantswe le dipolelo. Ho ngola: Kwetlisa ho ngola C. Ho ngola: Kopa polelo.	

70	Ke rata ho bapala	12
	Nyalanya mantswe le setshwantsho se nepahetseng. Medumo: O fumana le ho etsetsa medumo ya tjh sedikadikwe. Nyalandya mantswe le setshwantsho se nepahetseng. Boithabiso: Ho latella ka mahlo.	
71	Re rata ho matha	14
	O bua ka setshwantsho. O bala dipolelo tse kgutshwane. Mosebetsi wa mantswe: medumo ya tsh. O nyalandya dikarete tsa mantswe le dipolelo. Ho ngola: O kwetlisa ho ngola D. Ho ngola: Kopa polelo. Sebedisa setshwantsho ho phetha pale.	
72	Tlholo	16
	O bua ka setshwantsho. Medumo: Fumana le ho etsetsa medumo ya tsh sedikadikwe. O phetha pale hodima ditshwantsho. O sebedisa tjh kapas ts ho qetella mantswe hore a tsamaelane le stshwantsho.	
73	Lebenkeleng	18
	O bua ka setshwantsho. O bala dipolelo tse kgutshwane. Mosebetsi wa medumo: sh. O nyalandya dikarete tsa mantswe le dipolelo. Ho ngola: O kwetlisa ho ngola E. Ho ngola: Kopa polelo.	
74	Seo o ka se rekang	20
	Tlatsa sh ho bopa mantswe a tsamaelanang le setshwantsho. Medumo: Fumana le ho etsetsa modumo wa sh sedikadikwe. Boithabiso: Ngola lenane la dintho ho ya ka setshwantsho.	

Kotara 3: Dibeke 1–4

75	Padiso	22
	O bala dipudulwa ya puo le dipolelo tse kgutshwane. O bua ka setshwantsho. O bala dipolelo tse kgutshwane. Mosebetsi wa mantswe: medumo ya th. Nyalandya mantswe le setshwantsho se nepahetseng. Ho ngola: Kwetlisa ho ngola F. Ho ngola: Kopa polelo.	
76	Ke rata dibuka	24
	Tatellano ya nteterwana. Ho ngola: O araba dipotsosodima setshwantsho. O tlatsa ditumannotshi ho qetella mantswe hore a nyalandya le setshwantsho. Boithabiso: Ho latella ka mahlo.	
77	Ke lakatsa e ka nka ba le tlhapi	26
	Ho bua ka setshwantsho. Ho bala dipolelo tse kgutshwanyane. Mosebetsi wa mantswe: medumo ya sh le th. Nyalandya mantswe le dipolelo. Ho ngola: Kwetlisa ho ngola G. Ho ngola: Kopa dipolelo.	
78	Phoofolo tsa lapeng le diphofolo tse ding	28
	Taka setshwantsho sa phoofolo ya setswalla mme o buisane le motswalle. Medumo: O fumana le ho etsetsa sedikadikwe th, tjh, sh, tsh, hl. Mosebetsi wa boithabiso: Seha diphofolo tsa polasing ebe o di mamarisetsa hodima setshwantsho sa polasi	
79	Dibere tse tharo	30
	O ikgopotsa medumo ya ditumannotshi. O etsa buka ya disehwa ya dipale. O khalaro setshwantsho sa dibere tse tharo. O fumana dintho tse ipatileng setshwantshong. O bala pale ya Dibere tse tharo.	



Tema 6: Ho etela dibaka

81	Mokete wa tsatsi la tswalo	36
	O bua ka setshwantsho. O bala dipolelo tse kgutshwane. Mosebetsi wa mantswe: sh, th, tjh, kg, kh, tsh. O nyalandya dikarete tsa mantswe le dipolelo. Ho ngola: Kwetlisa ho ngola H. Ho ngola: Kopa polelo. Ho ngola: Ba tlatsa mabitso, dilemo le matsatsia bona a tswalo.	
82	Letsatsi le monate la tswalo	38
	O bina Tsatsi le monate la tswalo. O tlatsa dithaku tse nepahetseng qalong ya lentswe mme a nyalandya lentswe le setshwantsho se nepahetseng. Medumo: O fumana le ho etsetsa sedikadikwe medumo ya kw, r, s, d. Boithabiso: O tereisa mabitso a dikkwedi alemanakeng. Ba tlatsa matsatsi a tswalo a bona le a metswalla.	
83	Re ya serapeng sa diphofolo	40
	O bua ka setshwantsho. O bala dipolelo tse kgutshwane. Mosebetsi wa mantswe: kw, r, s, d. Ho ngola: Kwetlisa ho ngola I. Ho ngola: Kopa polelo.	
84	Serapa sa diphofolo tse hlahla	42
	Ho ngola: O tlatsa mantswe a siyo ho phethela polelo. Ho ngola: Ba ngola mabitso a bona, phoofolo eo ba e ratang. Ho ngola: Kopa dithaku. Medumo: Fumana le ho etsetsa kw, r, s, d sedikadikwe. Boithabiso: Tereisa mme o fumane. Ngola mabitso a diphofolo.	
85	Polasing	44
	O bua ka setshwantsho. O bala dipolelo tse kgutshwane. Mosebetsi wa mantswe: medumo ya ditumannotshi. Nyalandya dikarete tsa mantswe le dipolelo. Ho ngola: Kwetlisa ho ngola J. Ho ngola: Kopa polelo. Ho ngola: O ngola dipolelo tse pedi ka setshwantsho. Ho ngola: Ba ngola mabitso a bona, dilemo le lebitso la sekolo sa bona.	

86	Bophelo polasing	46
	Ba etsisa medumo ya diphofolo mme motswalla a nohe hore ke phoofolo efe. Ho ngola: O tlatsa mantswe a siyo ho phethela dipolelo. Medumo: Fumana le ho etsetsa tsh, nw, jv, tjh, ts, didikadikwe. Thala molo ho bontsha seo re se fumanang phoofolong ka nngwe.	
87	Diserekising	48
	O bua ka setshwantsho. O bala dipolelo tse kgutshwane. Mosebetsi wa mantswe: Medumo ya ditumannotshi. Nyalandya dikarete tsa mantswe le dipolelo. Ho ngola: Kwetlisa ho ngola K. Ho ngola: Kopa dipolelo. Hongola: O ngola dipolelo tse pedi ka setshwantsho. Ho ngola: Ba ngola mabitso a bona, dilemo le ho phethela polelo.	
88	Diphofolo tsa diserekisi	50
	O takas setshwantsho sa phoofolo eo a e ratang aholo mme o ngola lebitso la yona. Ho ngola: O tlatsela mantsweng ho bontsha bongata. Medumo: O fumana le ho etsetsa hl, sh, tl, ng, ll sedikadikwe. Boithabiso: O kopanya matheba ho ya ka nteterwana ho bona hore ke phoofolo efe.	
89	Amo le Ati ba a lahleha	52
	Ba bua ka setshwantsho. O bala dipolelo tse kgutshwane. Mosebetsi wa mantswe: ts, hs, tl, sw. O nyalandya dikarete tsa mantswe le dipolelo. Ho ngola: Kwetlisa ho ngola L. O kopa polelo. O bala matsatsi a beke.	
90	Matsatsi a beke	54
	Ba bua ka matsatsi ao ba a ratang haholo a beke. O takas setshwantsho se bontshang seo ba e etsang ka letsatsi lena. Ho ngola: O tlatsa matsatsi a nepahetseng alemankeng. Medumo: Fumana le ho etsetsa hl, sh, tl, ng, ll sedikadikwe. Boithabiso: Tereisa mme o fumane (ho latella ka mahlo).	

Kotara 3: Dibeke 5–10

91	Re ya dipapading tsa bolo	56
	O bua ka setshwantsho. O bala dipolelo tse kgutshwane. Mosebetsi wa mantswe: Medumo ya ditumannotshi. O nyalandya dikarete tsa mantswe le dipolelo. Ho ngola: O kwetlisa ho ngola M. Ho ngola: Kopa polelo. Ho ngola: O ngola dipolelo tse pedi ka setshwantsho. Ho ngola: O ngola lebitso la ha e ho phethela dipolelo tse pedi.	
92	Papadi eo ke e ratisisang	58
	O takas setshwantsho sa papadi e ratwang haholo. Ho ngola: O ngola dipolelo tse pedi ka setshwantsho. Ho ngola: O sebedisa mantswe a kgethllweng ho phethela dipolelo. Medumo: O fumana le ho etsetsaqh, sh, ng, ts sedikadikwe. Boithabiso: kgethlllo ya pon. Bu aka diphapang pakeng tsa dithwantsho. Fumana dintho dithwantshong.	
93	Lebenkele la dibapadiswa	60
	O bua ka setshwantsho. O bala dipolelo tse kgutshwane. Mosebetsi wa mantswe: Medumo ya ditumannotshi. Ho ngola: Kwetlisa ho ngola N. Ho ngola: Kopa polelo. Ho ngola: O ngola lebitso la ha e, dilemo mme o phethela polelo.	
94	Dibapadiswa tseo ke di ratang	62
	O sebedisa nteterwana ho kopanya matheba ho bopa setshwantsho. Ho ngola: O phethela dipolelo a sebedisa dithwantsho le mantswe a kgethllweng e le tataiso. Medumo: Fumana le ho etsetsa ngw, tl, kg, sw, ng sedikadikwe. Boithabiso: hlophisa dintho ka dirotong tse nepahetseng.	
95	Difarakatshana tse tharo	64
	Ho bua ka setshwantsho. O bala pale ya difarakatshana tse tharo.	



Tema 7: Moo re dulang

97 Tiliniki	68
O bua ka ditshwantsho. O bala pale ya khathunu. Mosebetsi wa mantsweti, r, ng, nw. Ho ngola: O kwetlisa tlaku O. Ho ngola: O kopa polelo. O taka setshwantsho ka ho kula ebe o ngola dipolelo tse tharo ka setshwantsho.	
98 O fole	70
O hopola tatellano ya diketsahalo ka ho nomora ditshwantsho. Ho ngola: Etsetsa e mong karete ya takaletsa ya ho fola. Medumo: O bala dipolelo ebe o tlatsa dikgeo. O Kenya matshwao a puo polelong. O nyalanya mantswe le ditshwantsho tse nepahetseng.	
99 Amo ngakeng ya meno	72
O bua ka ditshwantsho. O bala pale ya khathunu. Mosebetsi wa mantsweti. Ho ngola: Kwetlisa tlaku P. Ho ngola: O kopa polelo. Ho ngola: O taka setshwantsho le ho ngola dipolelo tse tharo ka setshwantsho. Ho ngola: O taka setshwantsho ka ho hlokomela meno le ho ngola polelo tse tharo ka sona.	
100 Ho itlhokomela	74
Ho bua ka ditshwantsho. Ho ngola: O ngola polelo ka tse pedi tsa ditshwantsho. Ho ngola: Ho bona dipolelo. Boithabiso: Tereisa mme o fumane (ho latella ka mahlo).	
101 Thuso ya tsela	76
O bua ka ditshwantsho. O bala dipolelo tse kgutshwane. Mosebetsi wa mantsweti. Ho ngola: Kwetlisa ho ngola Q. Ho ngola: Kopa polelo. Ho ngola: O taka setshwantsho ka ho tshela mmila le ho taka setshwantsho ka seo.	

102 Boipaballo mmiileng	78
O khalarab mabone a sephethephetho . O phethela dipolelo ka ho tlatsa mantswe a silweng. Nyalanya mantswe le matshwao a tsela a nepahetseng.	
103 Dipalangwang	80
O bua ka setshwantsho. O bala dipolelo tse kgutshwane. Mosebetsi wa mantsweti: O ikgopotsa ts, l, e, t. O kwetlisa ho ngola R. Ho ngola: Kopa polelo.	
104 Ho tsamaya	82
Seha mefuta e fapaneng ya dipalangwang mme o e mamarisetsa ho fatshe, lewatle kappa moyeng.	
105 Mollo	84
O bua ka mollo. O bala dipolelo tse kgutshwane. Mosebetsi wa mantsweti: mantswa a ile (lekagthe lefetile). Ho ngola: O kwetlisa S. Ho ngola: Kopa polelo. Ho ngola: O taka setshwantsho sa mollo ebe o ngola ka sona.	
106 Mollo	86
O bua ka ditshwantsho. Ho ngola: o ngola dipolelo ka setshwantsho. Medumo: Fumana mantswe a nang le -ile. Tereisa mme o fumane. Thusa rasetimamollo ho fihla mollong (ho latella ka mahlo).	
107 Sekolong	88
O bua ka setshwantsho. O bala dipolelo tse kgutshwane. Mosebetsi wa mantsweti: mantswa a nang le -ile. Ho ngola: Kwetlisa ho ngola T. O taka setshwantsho ho bontsha seo ba ratang ho se etsa sekolong ebe o ngola ka yona.	

Kotara 4: Dibeke 1–4

108 Seo re se etsang sekolong	90
O taka setshwantsho sa motswalle wa hae sekolong ebe o ngola polelo ka yena. O tlatsa maetsi a silweng ho phethela dipolelo. O nyalanya mantswe le ditshwantsho.	
109 Kamora nako ya sekolo	92
O bua ka setshwantsho. O bala dipolelo ka setshwantsho. Mosebetsi wa mantsweti. O kwetlisa ho ngola U. O ngola dipolelo ka seo ba se entseng letsatsi le fetileng mme o tshwantsha polelo.	
110 Bosiu	94
O bina pina ya Naletsana e benyang. Papadi ya mantsweti ho kopanya le ditshwantsho. O tlatsa mantswe a silweng ho phethela dipolelo. O Kenya matshwao a puo dipolelong.	
111 Ho tlatsa medumo	96
O hlophisa le ho tshwantsho le ho kopa mabokoseng a modumo a nepahetseng. O etsa buka ya disehwa ya pale ya bere Pooh. Medumo: tjh, shw, th, jw, t, tl, k, tsh, ts, hl.	
112 O bala pale ya Winnie the Pooh	97



Tema 8: Lefatshe la rona

113 Boemo ba lehodimo	102
O bua ka ditshwantsho. O bala dipudulwa tsa puo le dipolelo. Mosebetsi wa mantsweti. O kwetlisa ho ngola V. O taka setshwantsho ka boemo ba lehodimo mme o ngola sehlohvana sa setshwantsho.	
114 Boemo ba lehodimo bo jwang? 104	
Ho ngola: o ngola dipolelo ka ditshwantsho. O sebedisa makgethi hophethela dipolelo. Medumo: O fumana le ho etsetsa tjh, b, ph, p, m sedikadikwe. O Kenya matshwao a puo dipolelong. O bontsha phapang pakeng tsa diaparo tsa maemo a fapaneng a lehodimo.	
115 Ho na le sefeso	106
O bua ka setshwantsho. O bala pale e kgutshwane. Word work: O ikgopotsa th, st and sh. O ngola dipolelo ka mantswa ana. O kwetlisa ho ngola W. O taka setshwantsho ka sefeso mme o ngola dipolelo tse tharo ka setshwantsho.	
116 Ka tsa bolepi hape	108
O tlatsa maemedi. O bala tjhate ya boemo ba lehodimo mme o arabu dipotso hodima yona. O boloka tjhate ya boemo ba lehodimo matsatsi a mahlano.	
117 Bongi le Ati ba jala meroho	110
O bua ka setshwantsho. O bala matshwao le pale e kgutshwane . Mosebetsi wa mantsweti: tsh, d, m. Ho ngola: O kwetlisa X. O ngola lenane la meroho ebe o ngola polelo ka hoy a ka moo a di ratang kateng.	

118 Ho lema tshimong ya rona	112
O bua ka setshwantsho. O tlatsa maetsi ho qetella dipolelo. O Kenya matshwao a puo dipolelong. O seha ditshwantsho tsa meroho le ho di mamarisetsa hodima tjhateng ya baro.	
119 Serapeng sa diphoofolo tse hlaho	114
O bua ka setshwantsho. O bala pale e kgutshwane le matshwao. Mosebetsi wa mantsweti: o ikgopotsa medumo ya ng, q, jw, m. O kwetlisa ho ngola Y. O ngola ka diphoofolo tse setshwantshong.	
120 Diphoofolo tse hlaho	116
O tshwaya dikarolo tse fapaneng tsa diphoofolo tse pedi. Ho ngola: O phethela tjhate ka diphoofolo. O tlatsa mantswe a silweng ho phethela dipolelo. O latela ditaelo ho phethela setshwantsho.	
121 Dinako tsa selemo	118
O bua ka ditshwantsho tsa dinako tsa selemo. O hlophisa mantswe ka mabokoseng a medumo. Mosebetsi wa mantsweti: medumo ya th, ph, s, e. Ho ngola: O kwetlisa tlaku S. O taka setshwantsho ka nako ya selemo eo a e ratisisang ebe o ngola dipolelo ka yona.	
122 Matsatsi, dibeke le dikgwedi	120
O bua ka alemanaka. O arabu dipotso hodima alemanaka. O tlatsa mantswe a silweng ka dinako tsa selemo. O bona nako ya selemo, diphoofolo le dijalo setshwantshong.	


Kotara 4: Dibeke 5–8

123 Lewatle	122
O bua ka setshwantsho. O bala matshwao le pale e kgutshwane. Mosebetsi wa mantsweti: medumo ya wh, sh, ck. O taka setshwantsho sa phoofolo ya lewatle ebe o ngola polelo ka yona.	
124 Hlapi (Ka tlasa lewatle)	124
O kopanya matheba hoy a ka nteterwana ho phethela setshwantsho. O tlatsa mabitiso a dihlapi ho phethela dipolelo. O sebedisa matshwao a puo dipolelong. O fumana le ho etsetsa hl, tshw, s, h Sedikadikwe. Boithabiso: Tereisa mme o fumane.	
125 Bubu ngwana wa tlou o a lahleha	125






Ati o na le katse.




Jabu o na le nonyana.




Bongi o na le ntja.

Amo o na le tweba.



Letsatsi:



Bala mantswe. Mamele medumo.

Mantswe a

nna


yona

matha

katse	ntja	amo
tweba	nko	seo
yona	nku	tseo



Bapisa mantswe a kareteng le mantswe a polelong.



Ngololla ditlhaku tsena.



a a

A A



Ngololla polelo.



Katse le tweba di mathile.

66 Dintja le ditweba



Ha re etseng

Tlatsa tlhaku e nepahetseng o nyalanye lentswe le setshwantsho se nepahetseng.



k atse
mmu _____
oloi _____
tja _____
pen _____

ama
nal _____ te
atiba
p _____ tsi
poon _____



Medumo

Bala dipolelo, fumana o be o etse sedikadikwe jwale ka ha ho entswe ka mohlala.


a	M a riha a haufi.
e	Katse le tweba di mathetse ka ntle.
i	O tlile le pitsa ya ka.
o	Amo o robala fatshe.
u	Sefuba sa hae se utlwahala o le hole.

Letsatsi:



Boikgathollo

Latella dialfabeto ho qetella setshwantsho sena. Se kgabise ka mebala.
Jwale re qoqele na phoofolo ena e ka ba phoofolo ya bohlokwa lapeng na?



Ha re ngoleng

Ithute ho ngola lebitso la hao.


Titjhere: Saena

Letsatsi

Boithabiso letsatsing

Ha re bueng

Sheba setshwantsho. Bua ka sona.



Ha re baleng

Re ithabisa letsatsing.


Re rata ho tjheka mekoti le ho matha.

Ke na le kepisi e kgubedu.

Ke dula hodima moseme ebe ke ja kuku.



Letsatsi:



Bala mantswe. Mamela medumo.

Mantswe a

bua
letsatsi
rona

dula	hodimo	kgub <u>edu</u>
bua	katiba	bohobe
kgub <u>edu</u>	ithabisa	mos <u>eme</u>



Bapisa mantswe a kareteng le mantswe a polelong.

Re

ithabisa

letsatsing.

b b




Ngololla ditlhaku tsena.



B B



Ngololla polelo.



Re ithabisa letsatsing.



Ha re ngoleng

Qetella mantswe a latelang o a nyalanye le ditshwantsho.
Sebedisa dialfabete tsena.

a	e	i	o	u
---	---	---	---	---




k _ tse



k _ tiba



m _ nna




_ ka




k _ ma



ntj _



nts _ ntsi




nt _



b _ the



l _ tsatsi



p _ ne



l _ ino



mod _ sa



morut _



k _ loi



b _ se



r _ ta



b _ a



mar _



b _ na

Letsatsi:



Ha re ngoleng

Etsa mola o bapise tlhaku e kgolo le e nnyane.

a	e	i	o	u
U	O	E	I	A



Boikgathollo

Etsa sedikadikwe ho setshwantsho se sa tsamaelaneng le sehlopha sena. Jwale ngola lebitso la sehlopha ka seng. Sebedisa mantswe ana ho o thusa.

Re o etseditse mohlala.

ditholwana

dintja

dimela

diaparo

dikoloi

dikatse



Ho a thabisa ho bapala letsatsing.
Re rata ho bapala.
Ke rata ho matha le ho tlola.



Letsatsi:

Mantswe a

bana
rata
thaba



Tlotlontswe

Bala mantswe. Mamela medumo.

motho	thala	thinya
matha	thata	thimola
ratha	thabo	thuto



Ha re bapiseng

Bapisa mantswe a kareteng le mantswe a polelong.

Ho

a

thabisa

ho

bapala.



Ngololla ditlhaku tsena.

Ha re ngoleng

C C




C C



Ha re ngoleng

Ngololla polelo.



Ho a thabisa ho bapala.

Ke rata ho bapala



Ha re etseng

Bapisa lentswe le setshwantsho se nepahetseng.



matha



moswinki



tlola



raha



dula

sesa



ema



tlola tlola



Ha re etseng

Bala dipolelo, fumana o be o etse sedikadikwe jwale ka ha ho entswe ka mohlala.



th	Ho a th abisa.
th	Lolo ke ntja e thabisang.
th	Letsatsi la kajeno le mofuthu.
th	Ditsuonyana di thabela ho bapala.
th	Ke thabela ho thaba le bana ba bang.
th	Bana ba thari e ntsho ba rata ho ya kerekeng.

Letsatsi:



Ha re bapiseng

Nyalanya mantswe le setshwantsho se nepahetseng. **Etsa** sedikadikwe lentsweng le leng le le leng.



thari

thaba


ratha

thinya



Boikgathollo

Thusa bana bana
ho fumana phaka.



71 Re rata ho matha



Ha re bueng

Sheba setshwantsho. Bua ka sona.



Ha re baleng

Re rata ho **matha**.

Ati le Amo ba **matha** ka lebelo le makatsang.

Lolo, ntja ya ka e morao ka nako tsohle.

Ema Lolo! Ema!



Letsatsi:



Bala mantswe. Mamela medumo.

Mantswe a

matha
haholo
lebelo

matha	thala	morethetho
mo ^{tho}	thero	mo ^{theo}
batho	thea	le ^{theba}



Bapisa mantswe a kareteng le mantswe a polelong.

Re matha kapele.



Ngololla ditlhaku tsena. Ha re ngoleng



d d

D D




Ngololla polelo.



Re matha kapele.




Bua le motswalle wa hao ka ditshwantsho tsena tse pedi. Ho etsahala eng?





Sheba setshwantsho. Bua ka sona.



Medumo

Bala dipolelo, fumana o be o etse sedikadikwe jwale ka ha ho entswe ka mohlala.



el	Re matha kap  el.
el	Amo o fihla pele.
el	Lolo o fihla morao empa o qadile pele ho rona.
el	Ema pela lebone le lekgubedu.
el	Pela e hlokile mohatla ka ho romeletsa.



Letsatsi:




Jwale bua le motswalle wa hao ka ditshwantsho tsena.
Ho etsahala eng?



Qetella mantswe mme o a nyalanye le ditshwantsho. Sebedisa **em** kapa **th**. Re o etseditse mohlala.




ra _ a
I _ a
_ uba
aba



Titjhere: Saena

Letsatsi




O lebenkeleng.

O tla fumana eng?

O tla fumana ditjhipisi, nama, tjhisi le lebese.



Letsatsi:



Tlotlontswe

Bala mantswe. Mamela medumo.

Mantswe a

rata
bona
roma



Ha re bapiseng

Bapisa mantswe a kareteng le mantswe a polelong.

O

ka

lebenkeleng.



e e

Ngololla ditlhaku tsena.



E E



Ha re ngoleng


Ngololla polelo.



O ka lebenkeleng.




Ha re etseng




Medumo

Tlatsa **le** qalong ya lentswe le leng le leng. Nyalanya mantswe le ditshwantsho tse nepahetseng.

le ruarua**watle****nong****ino****fatshe****oto**


r	R e r ata nama ya nku.
r	Dinku di rata jwang.
r	O ilo reka lebenkeleng.
r	Mosi o rekile diphahlo.
r	Ke rata hempe e tshweu.
r	O mo rata ka lerato la nnete.



Letsatsi:



Sheba setshwantsho mme o ngole lethathama la dintho
tsohle tseo a di rekileng lebenkeleng.






Ha re bueng

Sheba setshwantsho. Bua ka sona.




Tjhe Lolo. Tlohela o ntja e seleng!



Ha re baleng



Ba ne **ba bala** buka e tenya.
Yaba Lolo o tlolela ho bona.
Ke a kgolwa Lolo ke ntja e seleng.



Letsatsi:



Bala mantswe. Mamela medumo.


Mantswe a

bua
bala
besa

ala	balang	adile
buka	bua	bula
besa	benya	benghadi




Bapisa mantswe a kareteng le mantswe a polelong.



Ngololla ditlhaku tsena.



Ha re ngoleng gololla polelo.




Ke rata dibuka



Ha re etseng

Tlatsa ditlhaku tse siyo dibukeng tsena.



Ha re ngoleng

Ke buka di feng tse tenya?

Ke buka di feng tse nyane?

Bala hore dibuka tsena di kae ka palo:

kgubedu	
tshehla	
pinki	

tala	
bolou	
perese	




Letsatsi:



Ha re ngoleng

Qetella mantswe o a nyalanye le setshwantsho. Sebedisa ditlhaku tsena.

a e i o u



Boikgathollo

Thusa bana ho
fumana balunu
e tshwanang le
dihempe tsa bona
ka mmala.

Titjhere: Saena

Letsatsi

Letsatsi:



Ha re bapiseng

Bapisa mantswe a kareteng le mantswe a polelong.

Ke

tlhapi

ya

ka

ena.



g g

G G




Ha re ngoleng

Ngololla polelo.



Ha re ngoleng



Ke tlhapi ya ka end.



Ke lakatsa e ka nka ba le tlhapi



Ha re bueng

Sheba setshwantsho. Bua ka sona.



Ha re baleng



Ena ke ntja.

Ena ke katse.

Di na le madinyane.

Ke **lakatsa** eka nka ba le tlhapi.

Tlotlontswe

Bala mantswe. Mamela medumo.

lakatsa	tsena	katse
makatsa	tsane	metsi
letsatsi	tsela	letsa



Phoofolo tsa lapeng le diphoofolo tse ding



Ha re etseng

Taka setshwantsho sa
phoofolo eo o nahananang e
ka ba phoofolo ya bohlokwa
lapeng. Bolella motswalle
wa hao hobaneng o nahana
hore e ka ba phoofolo ya
bohlokwa.



Ha re etseng


Bala dipolelo, fumana o be o etse sedikadikwe jwale ka ha ho entswe ka
mohlala.

e	E na ke ntja ya ka.
m	Ba na le madinyane.
s	Re sesa lewatleng.
q	Ba ruile senqanqane.
th	Nonyana e hodima thaba.
a	Ba bapala le ntja.



Boikgathollo

Seha diphoofolo leqepheng
leo o shebaneng le lona
mme o di kgomaretse
setshwantshong se
nepahetseng.





Ke diphoofolo di feng tsa hae tsa bohlokwa?
Ke diphoofolo di feng tse hlaha?
Ke diphoofolo di feng tse dulang dipolasing?



Dibere tse tharo



Tlotlontswe

Bala Mantswe ana ebe o thusa Goldilocks le ngwana
Bere ho a hlophisa ho ya medumo e nepahetseng
mabokoseng.



kolobe

metsi

ema

fula

fumana

moru

inama

aka

bana

ema

nepa

bina

lona

thusa

lesedi

bua






e

i

o

u



Ho bala dibuka:

Latela ditaelo mme o etse buka.
Titjhere o qoqela bana pale ya
Bere tse Tharo, ka mora moo,
bana ba seha dintshwantsho ho
ya ka tatellano ya tsona ba etse
buka.

Ha ba qetile ba nke bukana eo,
ba ye hae le yona ho ya balla
metswallle le ba lelapa.





4

13

Ke maswabi ke
jele papa ya hao.

O motswalle wa ka
wa nnete.



Bere e nyane e thabile. E
fumane motswalle.

16



Dibere tse tharo



1



Tlo re tsamaye ha nyane
ha motoho o ntse o fola.




Goldilocks o a tsoha. O
tshohile.


14

Motoho o tjhesa haholo.

3



Ke yane.



Dibere tse tharo di pheha
motoho.


2

15

Ke mang ya ntseng a
robetse betheng ya ka.



Ke lakatsa e ka
nkabe ke na le
motswalle.



12

5

Ngwana bere ha a na
metswalle.

Bethe eno e
kukunela haholo.

Bethe ena
e lokile.

Bethe eno e a
roballeha.



8

9

O ilo robala.



Ke lapile haholo.
Ke nkgelwa ke dijo tse
monate.



Ke mang ya ntseng
aja motoho wa ka?

Ke mang ya ntseng
aja motoho wa ka?

Goldilocks o bona ntlo ya
bona.

6

II



Ke mang ya ntseng a
ja motoho wa ka?

Motoho o
tjhesa haholo.

O bata
haholo.



Ona o
lokile.

O utlwile tatso ya motoho.

10

7

Letsatsi:



Boikgathollo

Kgabisa setshwantsho sena sa dibere tse tharo ka mebala.
Fumana kgaba, teraka, watjhe, thae, borashe ba meno le mokotla wa
letsoho.



Mokete wa tsatsi la tswalo



Ha re bueng

Sheba setshwantsho. Bua ka sona.



Ha re baleng

Kajeno ke letsatsi la Ati la tswalo.

Kaofela re a **bina** ebile re a **bapala**.

Ati o **tima** dikerese.

Re ile ra opa **matsoho**.

Re na le dijo tse **ngata**.



Letsatsi:



Bala mantswe. Mamela medumo.

bapala	tima	shapa	bina
banana	moma	shahla	bitsa
bangata	loma	sheba	bidikisa

Mantswe a
tlwaelehileng

bapala
rona
bina



Ngololla ditlhaku tsena.

Ha re ngoleng



h h

H H



Ha re ngoleng

Ngololla polelo.



Re bapala re bina.

Handwriting practice lines for the words 'Re bapala re bina.'



Ngola dipolelo tse pedi ka setshwantsho

Ha re ngoleng

Handwriting practice lines for the sentence 'Ngola dipolelo tse pedi ka setshwantsho'.



Ha re ngoleng

Lebitso la ka ke

Ke na le dilemo tse

Letsatsi la ka la tswalo ke

Mahlohonolo a letsatsi la tswalo



<u>iela</u>	Ma	<u>lakga</u>
<u>tolloha</u>	f	<u>ru</u>
<u>sapo</u>	o	<u>ofa</u>
<u>unu</u>	fo	<u>amaya</u>
<u>ipa</u>	ts	<u>pa</u>




Letsatsi:



Medumo

Bala dipolelo, fumana o be o etse sedikadikwe jwale ka ha ho entswe mohlala.



mo	Ke mpho ya mo tho enwa.
ba	Bana ba sekolo ba bina pina ya setjhaba.
me	Mesebetsi ha e yo.
le	Letsatsi le a tjhesa.
ma	Amo o tsamaile mafatshe.



Boikgathollo

Fumana mabitso a dikgwedi tsa tswalo alemanakeng. Jwale tlatsa lebitso la hao kgwedding eo o hlahleng ka yona. Tlatsa mabitso a metswalle ya hao dikgweding tseo ba hlahleng ka tsona.



Alemanaka ya tsatsi la tswalo

Pherekong

Hlakola

Hlakubele

Mmesa

Motsheanong

Phupjane

Phupu

Phato


Lwetse

Mphalane

Pudungwana

Tshitwe


Re serapeng sa diphoofolo



Re **serapeng** sa diphoofolo.

Dinonyana di a bina ebole di phahamisa mapheo a tsona. Kwena e robetse.

Tau e a rora.



Tlotlontswé

Bala mantswe. Mamela medumo.

kwena	rona	sekolong	dinko
mokwena	roma	serapeng	dinkgo
kweneha	rola	sefateng	dintja

Letsatsi:

Mantswe a
tlwaelehileng




Re bona sengangqane.

Ha re ngoleng



Ngololla polelo.

Ngola dipolelo tse pedi ka sentshwantsho



Serapa sa diphoofolo tse hlaha



Ha re ngoleng

Tlatsa mantswe dikgeong. Sebedisa mantswe ana ho o thusa.

nonyana

kwena

tau



e robala letsatsing.



e phahamisa mapheo.



e a rora.



Ha re ngoleng

Lebitso la ka ke

Phoofolo eo ke e ratang haholo ke

e na le mela.



Ha re ngoleng

Ngololla ditlhaku tsena.



i

I




Medumo

Bala dipolelo, fumana o be o etse sedikadikwe jwale ka ha ho entswe ka mohlala.



ina

O a b(in).



map

Nonyana e phahamisa mapheo.

kg


Noha ya mokwepa e kgolo.

or

Tau e a rora.

tsh

Ke na le pene e ntsho le e tshehla.



Letsatsi:

Thusa bana ho fumana diphoofolo. Ha o fumana phoofolo, ngola lebitso ka tlasa setshwantsho sa yona.

Boikgathollo



tshwene

thutlo

kgudu

qwabi

senqanqane

kwena

pela

tau

kubu

tlou





Re **polasing** kaofela ha rona.
Rapolasi o **kganna** tereketere.
O **jetse** dinawa.
Re fumana lebese la **dikgomo**.
Re fumana mahe a **dikgoho**.



Letsatsi:



Tlotlontswe

Bala mantswe. Mamela medumo.

Mantswe a
tlwaelehileng

rata
bona
roma

kgomo	jetse	polasing
kgora	letsatsi	sebakeng
kgoho	letsema	motseng



j i



Ngololla ditlhaku tsena.

Ha re ngoleng

J J



Ha re ngoleng

Ngololla polelo.



Jwangbo botala bo a hola.



Ngola dipolelo tse pedi ka sentshwantsho

Ha re ngoleng



Ha re ngoleng

Lebitso la ka ke _____.

Ke dilemo di _____.

Lebitso la sekolo sa ka ke _____.

Ke kereiting ya _____.

Bophelo ba polasing



Ha re etseng

Etsa medumo e etswang ke diphoofolo tsa mapolasing. Motswalle wa hao o tshwanetse ho fumana hore ke phoofolo efeng.



Ha re ngoleng

Tlatsha mantswe dikgeong.



letata


jwang

mose

tshepe


terekere

Rapolasi o kganna




le sesa molatswaneng.

Dikgomo di fula



Ngwana o na le



o motjha.

Rapolasi o letsas




Medumo

Bala dipolelo, fumana o be o etse sedikadikwe jwale ka ha ho entswe ka mohlala.

tsh

Rapolasi o letsas **tsh**epe hoseng.



nw

Re nwa lebese ka mehla.

jw

Jwang ba polasing bo botala.

tjh

Re fumana tjisi e hlahang lebeseng.

tsw

Molatswana wa polasing o monyane.







Letsatsi:



Ha re etseng

Thala mola ho bontsha hore re
fumana eng diphofolong tsena.



Titjhere: Saena

Letsatsi

Diserekising



Ha re bueng

Sheba setshwantsho. Bua ka sona.



senomaphodi




tlou

tente ya diserekisi



tau



seswas

bana

Ha re baleng



Re ka tenteng.

Phoofolo ya lewatle e bapala ka
bolo. Tau e hlahisa meno a yona a
bohale.



Re opela seswaswi matsoho.



phoofolo ya lewatle

Letsatsi:



Tlotlontswe

Bala mantswe. Mamela medumo.

Mantswe a
tlwaelehileng

bapala
hlahisa
ile

hlahisa	shapa	matsoho	bapala
hlapa	shahla	letsoho	olo
hlaha	shapela	matsomi	bontsha



Ngololla ditlhaku tsena.

Ha re ngoleng



k k

K K



Ha re ngoleng

Ngololla polelo.

Re kene ka tenteng.



Ngola dipolelo tse pedi ka setshwansho

Ha re ngoleng




Ha re ngoleng

Lebitso la ka ke _____
Ke dilemo tse _____
Ke batla ho ya _____



Ha re etseng

Taka phoofto eo o e
ratang T-sheteng ya
hao. Ngola lebitso la
yona sebakeng sena.




Ha re ngoleng

Kenya di, ma le ba qalong ya mantswe ana hobane setshwantsho ka seng se
bontsha dintho tse fetang bonngwe.




di apole



kgomo




tereketere



tata



nana





shemane



Medumo


Bala dipolelo, fumana o be o etse sedikadikwe jwale ka ha ho entswe ka mohlala.

hl	Diphootholo tsa diserekisi di sha hl ile.
sh	Re ile ra opela seswaswi matsoho.
tl	Tlou e ne e hlahisa meno a yona.
ng	Re kene ka tenteng ya diserekisi.
ll	Ngwana o ne a llia.



Boikgathollo

Kopanya ditlhaku
ho fumana hore ke
e feng phoofolo ena
ya diserekisi.





Ha re bueng

Sheba setshwantsho. Bua ka sona.




Ha re baleng

E ne e le Mantaha.



dirurubele

Re ile ra ya bapala le matata molatswaneng.



Re ile ra lahleha.



Amo a wa a tswa kotsi letsohong.

Lolo, ntja ya ka ya re fumana.

Letsatsi:

Mantswe a
tlwaelehileng



Tlotlontswe

Bala mantswe. Mamela medumo.

letsoho	lahleha	molatswana
letsopa	lahlela	seratswana
tsoha	hlapa	letsawai

bapala
lahisa
ile



Ngololla ditlhaku tsena.

Ha re ngoleng



Ha re ngoleng

Ngololla polelo.

Re ile molatswaneng.



Handwriting practice lines for the sentence "Re ile molatswaneng."

Ha re ngoleng



Ngola dipolelo tse pedi ka sentshwantsho



Ha re ngoleng

Ke letsatsi lefeng kajeno? Beha X pela lebitso. Etsa sedikadikwe tsatsing la hao la bohlokwa. Ke letsatsi lefeng hosane? Etsa letshwao ✓ pela lebitso.

Sontaha		Mantaha		Labobedi	
Laboraro		Labone		Labohlano	
Moqebelo		Sontaha			



Ha re etseng

Ke letsatsi le feng la beke leo o le ratang?



Taka setshwantsho ho bontsha seo
o ratang ho se etsa ka letsatsi lena





Ha re ngoleng

Labone

Laboraro

Mantswe ana a wele alemanakeng.
A kenyé dikgeong tse nepahetseng.

Sontaha

Labobedi

Labohlano



Medumo

Bala dipolelo, fumana o be o etse
sedikadikwe jwale ka ha ho entswe ka



hl	Diphootholo tsa diserekisi di sha(hl)ile.
sh	Re ile ra shapela seswaswi matsoho.
tl	Tlou e ne e hlahisa meno a yona.
ng	Re kene ka tenteng ya diserekisi.
ll	Ngwana o ne a lla.



Letsatsi:




Boikgathollo

Thusa Amo le Ati ho fihla hae ba bolokehile.



91 Re ya dipapading tsa bolo



Ke Moqebelo kajeno.

Re sheba Bafana Bafana ba **raha** bolo.

Ke **tshwara** aesekrimi e batang.

E **qhibidiha** letsohong la ka mme ke a e leka.

Re opela Bafana Bafana matsoho.

Letsatsi:



Tlotlontswe

Bala mantswe. Mamela medumo.

qhibidiha	reka	olo	raha
qhitsa	roka	bata	rona
leqhubu	leka	bua	roma

Mantswe a
tlwaelehileng

sheba
bolo
rona



Ngololla ditlhaku tsena.

Ha re ngoleng



m m

M M



Ha re ngoleng

Ngololla polelo.

Ke tshwara aesekerimi.



Handwriting practice lines for the sentence 'Ke tshwara aesekerimi.'

Ha re ngoleng



Ngola dipolelo tse pedi ka sentshwantsho

Handwriting practice lines for the sentence 'Ngola dipolelo tse pedi ka sentshwantsho'.



Ha re ngoleng

Lebitso la ka ke _____.
Ke rata ho sheba _____.
Ke rata ho ja _____.

Papadi eo ke e ratang



Ha re etseng

Etsa setshwantsho o bontshe papadi eo o e ratang haholo.



Ha re ngoleng

Ngola polelo ka setshwantsho sa hao.



Ha re ngoleng


Qetella dipolelo tsena.



tlhapi




bapala



setene



seeta se setsho



tsuonyane

Ena ke _____.

Ba ka _____ bolo.

Ena ke _____.

Sena ke _____.

Seeta sena se _____.

Letsatsi:



Medumo

Bala dipolelo, fumana o be o etse sedikadikwe jwale
ka ha ho entswe ka mohlala.



lo

Ho bata haho lo.



qh

O qhoba bana ho ya bapala bolo.

sh


O sheba bolo ho TV ya hae.

ng

Re tswa lebaleng la dipapadi mmoho.

ts


Dieta tsena di ntsho.



Bua ka dipapadi tsena tse pedi.

Bolella motswalle wa hao ka se tshwanang le se fapaneng ka tsona.

Boikgathollo



Jwale sheba haeba o ka fumana, mme o etse sedikadikwe dinthong tseo setshwantshong.

Etsa letshwao la ✓ ha o di fumane.

aesekerimi	
lebanta	
setene	
tlhapi	


seeta	
digalase tsa letsatsi	
tsuonyana	
folakga	

Lebenkele la dibapadiswa



Ha re bueng

Sheba setshwantsho. Bua ka sona.



Ha re baleng

Re ka lebenkeleng la dibapadiswa.

Re bona **dipopi**, diboloko le dikoloi.

Sheba **letata** le **teraka**.

Re bona dibapadiswa tse ngata.



Letsatsi:



Tlotlontswe

Bala mantswe. Mamela medumo.

Mantswe a
tlwaelehileng

bona
sheba
lona

lebenkeleng	dipopi	letata	ntsho
sefateng	dipapa	letamo	ntshiya
sekolong	dipompo	letaere	ntsha



Ngololla ditlhaku tsena.

Ha re ngoleng



n n

N N



Ha re ngoleng

Ngololla polelo.

Re bapala re binda.



Ngola dipolelo tse pedi ka setshwantsho

Ha re ngoleng



Ha re ngoleng

Lebitso la ka ke _____.

Ke lemo tse _____.


Ke rata ho bapala le _____.

Dibapadiswa tseo ke di ratang



Ha re etseng

Kopanya matheba ho fumana hore
ke sebapadiswa sefeng sena.



Ha re ngoleng

Ngola sebapadiswa seo ngwana ka mong a se ratang. Sebedisa mantswe
ana ho o thusa.

popi

diboloko

bere

koloi

teraka

Ati o batla



Bongi o batla




Amo o batla




Ngwana e monyane o batla



O na le



e kgubedu.



Ho bala dibuka:

Latela ditaelo mme o etse buka. Titjhore o qoqela bana pale
ya Dikolobe tse tharo tse nnyane, ka mora moo, bana ba seha
dintshwantsho ho ya ka tatellano ya tsona ba etse buka.
Ha ba qetile ba nke bukana eo, ba ye hae le yona ho ya balla
metswallle le ba lelapa.



E mong le e mong
o tshwanetse ho
iketsetsa ntlo.

Ke tla etsa ntlo
ya ka mona.

Re tshwanetse ho
itshirelletsa ho
Phiri.


4



Aaa! Ho
a tjhesa!

Yaba Phiri o kena ka tjhemele, a
wela ka metsing a tjhesang.

13



Ha re balehe le phiri e kgolo e
sa lokang, phiri e kgolo, phiri e
kgolo e sa lokang.

16



Dikolobe tse tharo tse nnyane



1



Ke a tsamaya nkeke
ka kgutla le kgale.

14



Re tlamehile
ho itlhokomela.
Phiri e
fosahetse.

Ke lapile. Dikolobe
tsane tse tharo,
di shebeha di le
monate. Ke tla dija
mantsiboya.

3



Re ilo dula matlong a
ronajwale.


Sala hantle,
mme.

Re thabile.

Dikolobe tse tharo tse nyane
di tloha hae.

Ba ilo haha matlo a bona.

2




Ha re balehe
Phiri e kgolo e
sa lokang.

Yaba Phiri e a baleha, ya
se ke ya kgutla hape.

15

Phakisang re behe
metsi a tjhesang.




Kolobe ya beha metsi a
tjhesang setofong ba a beha
ka tlasa tjhemele yaba Phiri e
kena ka yona.

12

Ke ilo haha ntlo
ya jwang kapele.
Ebe ke a bapala.

5



Phiri e thuba ntlo, kolobe e
nnyanne e balehela ho moholwane
wa yona ntlong ya dithupa.

8

Phiri e thuba ntlo. Kolobe tse
nyane tse pedi di balehela ho
moholwane wa tsona ntlong ya
diten.

9



Ke tla haha
ntlo ya ka
kapele ka
dithupa. Ebe
ke bapala
letsheare lohle.


6

Tjhe bo!


Phiri e a thuba e
thube,
empa ntlo ha e wele
fatshe.

II

Kolobe e nnyane
mpulele.



10



Ke tla haha ntlo ya
ka ka ditene. E tla
nka nako e telele. E
tla ba thata.

7

Letsatsi:



Bala dipolelo, fumana o be o etse sedikadikwe jwale ka ha ho entswe ka mohlala.

ngw	Ngw ana o rata diboloko.	
tl	Bongi o batla popi.	
kg	Teraka e kgubedu e ntle.	
sw	Ho na le dibapadiswa tsa mefuta e mengata.	
ng	Re reka lebenkeleng le haufi.	



Thusa ho hlwekisa. Beha dintho tsena ka mananeo baseketeng e nepahetseng. Etsa mola ho tloha nthong ho ya baseketeng e nepahetseng.

jeresi

hempe

marukgwe

dijini

bere

popi

dieta

apole

lamunu

diboloko

Dibapadiswa

teraka

malepa

lebese

Dijo

tjhisi

kuku



Ha re bueng

Sheba ditshwantsho. Bua ka tsona.



Ke a kula.



Ha re baleng




Ati o a kula.



A re ye
tliliniking.

Mme wa hae o mo isa tliliniking.



O tlamehile ho
nwa dipilisi.



Enwa sena.
O tla ikutlwa o
hlaphohetswe
hosane.

Ke a leboha mme.

Ngaka e hlahloba Ati.

Ngaka e re Ati a robale betheng.

Letsatsi:



Tlotlontswe

Bala mantswe. Mamela medumo. Jwale ngola dipolelo
tse pedi bukeng ya hao ya ho ngolla o sebedisa
mantswe a hlhang bukeng ya mosebetsi.

Mantswe a
tlwaelehileng

dula
mme
robala

tlameha	robala	ejang	nwa
tlaleha	rohaka	bapalang	nwele
tlatlarietsa	rona	emang	nwesa

Ngololla ditlhaku tsena.

Ha re ngoleng



O O

O O

Ngololla polelo.

Ha re ngoleng



Ati o ile ngakeng.



A re ngoleng

Etsa sentshwantsho sa ka nako
eo o neng o kula. Ngola polelo ka
sentshwantsho sa hao.


Handwriting practice lines for the sentence: Ati o ile ngakeng.

Handwriting practice lines for the sentence: Etsa sentshwantsho sa ka nako eo o neng o kula. Ngola polelo ka sentshwantsho sa hao.



Hare etseng

Etsa lenane la ditshwantsho ho bontsha tatelano e nepahetseng.



A re ngoleng

Etsa karete
o lakaletsatso
motho eo o mo
tsebang a kula
mahlohonolo
hore a fole.



Letsatsi:



Medumo

Bala dipolelo, fumana o etse sedikadikwe jwalo ka mohlala o latelang. Beha kgutlo qetellong ya polelo e nngwe le e nngwe.



tliliniki	Ati o ile tliliniki ng.
bohloko	Hloho ya Ati e _____
dipilisi	O tlamehile ho nka _____
betheng	Ati o tlameha ho dula _____
fodile	O ikutlwa a _____

Thala mola ho nyalanya ditshwantsho le mantswe a nepahetseng.

Boikgathollo



lla

tlola

bina

tsamaya

ema

matha

bua

dula

penta

robala

eja

nwa


Amo ngakeng ya meno



Ha re bueng

Sheba ditshwantsho. Bua ka tsona.

Leino la ka le bohloko.



A re ye ngakeng
ya meno.



Ha re baleng



O seke wa ja
dipompong.




sesepa sa meno

phousetara

boro

lesira

Hopola, o tlameha ho
hlatswa meno tsatsi le leng
le le leng.



Ke a leboha. Ke
ikutlwa ke fodile.

Letsatsi:



Tlotlontswe

Bala mantswe. Mamela medumo. Jwale ngola dipolelo tse pedi bukeng ya hao ya ho ngolla o sebedisa matswe a hhahang bukeng ya mosebetsi.

Mantswe a tlwaelehileng

wena
ngaka
dula

ngaka	mme	dipompong
ngata	mmangwane	dijo
ngola	mmantwa	dinomaphodi

Ngololla ditlhaku tsena.

Ha re ngoleng



p p

P P

Ngololla polelo.

Ha re ngoleng



Amo o ile ngakeng ya meno.



A re ngoleng

Etsa setshwantsho o bontshe ka moo o hlokome lang meno a hao ka teng. Jwale ngola polelo ka setshwantsho sa hao.





Ha re bueng

Sheba ditshwantsho. Bua ka tsona.



A re ngoleng

Ngola polelo tse pedi ka ditshwantsho tsena.

Handwriting practice lines for the sentence "Ngola polelo tse pedi ka ditshwantsho tsena."


Handwriting practice lines for the sentence "Ngola polelo tse pedi ka ditshwantsho tsena."

Letsatsi:



Ha re ngoleng


Na di ka ba nngwe (1) kapa pedi (2)? Tlotsa mmala bolokong
ba lentswe le nepahetseng.



katse dikatse




frog frogs



letata matata



leino meno



letsoho matsoho




leoto maoto



Boikgathollo

Thusa Amo ho fumana
tsela e yang ngakeng
ya meno. Thusa Ati ho
fumana tsela e yang
tliliniking.



Titjhere: Saena


Letsatsi

101 Thuso ya tselo



Ha re bueng

Sheba ditshwantsho. Bua ka tsona.



Sheba lehlakoreng le letshehadi.

Sheba lehlakoreng le letona.



Sheba lehlakoreng le
letshehadi hape.

Jwale feta.



Ha re baleng



O tlameha ho sheba mahlakoreng ohle ha o feta.

Ema, sheba ka lehlakoreng le letshehadi
le le letona. Sheba ka ho le letshehadi hape.

Jwale feta.



Letsatsi:



Tlotlontswe

Bala mantswe. Mamela medumo. Jwale ngola dipolelo tse pedi bukeng ya hao ya ho ngolla o sebedisa matswe a hhahang bukeng ya mosebetsi.

feta	tlameha	lehlakore	hape
fepa	tlatsa	letshehadi	hang
fula	tladi	letona	habedi

Mantswe a tlwaelehileng
sheba
hape
hang

Ngololla ditlhaku tsena.

Ha re ngoleng



q q


Q Q

Ngololla polelo.

Ha re ngoleng



Jwale ngola dipolelo ka setshwantsho sa hao.



A re ngoleng

Taka sentshwantsho o tlola seterata. Jwale ngola sehlooho bakeng sa sentshwantsho sa hao.

Boipaballo mmileng



Ha re etseng

Tlotso mmala maboneng a tsela. Haufi le mmala, ngola lebitso. Bolela hore mmala ona o bolela eng. Tlatsa mantswe dikgeong tse nepahetseng.




tsamaya

ema

itokisetse ho ema

Ngola mmala

O etsa eng ha e le mmala ona?



Medumo

Bala dipolelo, fumana o etse sedikadikwe jwalo ka mohlala o latelang. Beha kgutlo qetellong ya polelo e nngwe le e nngwe.



letshehadi

tala

feta

Ema

letona

Re tlameha ho sheba letsohong le **letshehadi**
le le letona.



Sheba pele o feta

Ema ha lebone le lekgubedu le hlahla

Feta ha lebone le letala

Sheba letsohong le letshehadi le letona



Letsatsi:



Ha re ngoleng

Nyalanya lentswe le letshwao la tsela le nepahetseng.



sheba ka
letsohong le
letona



sheba ka letsohong le
letshehadi



ha ho kenwe



bana ba a feta



baesekele ha e dumellwe

ema



103 Dipalangwang




Ha re bueng

Sheba
ditshwantsho.
Bua ka tsona.



Ha re baleng

Mof. Zita
o kganna
Gautrain.
E **lebelo** haholo.
Ke ya ka bese
sekolong.
Ke palama
setopong sa
bese.



Tlotlontswe

Bala mantswe. Mamela mediumo. Jwale ngola dipolelo tse pedi bukeng ya hao
ya ho ngolla o sebedisa matswe a hlahang bukeng ya mosebetsi.

tsamaya	lebelo	ema	terene
tsoha	lentswe	etsa	terempe
tsitsa	leihlo	eka	teko

Letsatsi:



A re ngoleng

Ngololla ditlhaku tsena.

r r

R R

Ngololla ditlhaku tsena.

Ha re ngoleng



Mof. Zita o kganna Gautrain.



Titjhere: Saena

Letsatsi




Letsatsi:



Titjhere: Saena

Letsatsi



Ke **tsamaile** ka maoto ho ya lebenkeleng.

Ke bone mollo lebenkeleng.

Monna wa setimamollo o **mathetse** mollong.

Ba **sebedisitse** lere e telele le lethopo le lelelele.



Letsatsi:



Tlotlontswe

Bala mantswe. Mamela medumo. Jwale ngola dipolelo tse pedi bukeng ya hao ya ho ngolla o sebedisa matswe a hhahang bukeng ya mosebetsi.

mollo	tim <i>a</i>	dum <i>ela</i>
sell <i>o</i>	pina	dula
koll <i>a</i>	pits <i>a</i>	duma

Mantswe a tlwaelehileng

ka*pele*
mollo
lere

Ngololla ditlhaku tsena.

Ha re ngoleng



S S

S S

Ngololla polelo.

Ha re ngoleng




Ba mathetse mollong.



Ha re ngoleng

Etsa setshwantsho ka setimamollo.
Jwale ngola polelo ka setshwantsho seo.






Ha re etseng

Boella motswalle wa hao ka se etsahalang ditshwantshong tsena.



Ha re ngoleng

Ngola polelo ka ditshwantsho tsena.



Medumo

Bala dipolelo, fumana o etse sedikadikwe jwalo ka mohlala o latelang. Beha kgutlo qetellong ya polelo e nngwe le e nngwe.

ng	Dumela ng bana.
ng	Dulang fatshe _____
ng	Hlapang ka pele _____
ng	Ba etsang sekolong _____
ng	Fumanang ntja _____




Letsatsi:



Boikgathollo

Thusang monna wa setimamollo ho tima mollo.





Ha re bueng

Sheba ditshwantsho. Bua ka tsona.



Ha re baleng


Maobane Ati o **tsamaile** le Bongi ho ya sekolong.

Ba **bapetse** lebaleng la dipapapdi.

Ba **qhoma** le ho tlolatlola.

Ba **hlapile** matsoho a bona.

Ba **ratile** dijo tsa motsheare.



Letsatsi:



Tlotlontswe

Bala mantswe. Mamela medumo. Jwale ngola dipolelo tse pedi bukeng ya hao ya ho ngolla o sebedisa matswe a hlhang bukeng ya mosebetsi.

ratile	tlotse	hopolang
tsamaile	bapetse	rapelang
hlapile	tantshitse	lemang

Ngololla ditlhaku tsena.

Ha re ngoleng



t t

T T



Ha re ngoleng

Ngola polelo tse tharo ka seo o se entseng sekolong maobane.



Ha re ngoleng

Etsa setshwantsho o bontshe seo o ratang ho se etsa sekolong. Jwale ngola polelo ka setshwantsho sa hao.

Handwriting practice lines for the letters 't' and 'T'.

Handwriting practice lines for the letters 't' and 'T'.

Mantswe a tlwaelehileng

tlola
tsamaya
hlapa



Ha re etseng

Etsa setshwantsho sa motswalle wa hao wa sekolong. Ngola polelo ka seo o se ratang ka yena.



Ha re ngoleng


Sheba ditshwantsho tsena. Jwale tlatsa tseo bana ba di etsang sekolong. Sebedisa mantswe ana ho o thusa.

ngola

bala

bina


bapala



Ati o a _____ .



Bongi le Ati ba a _____ .



Jabu o a _____ .



Jabu o a _____ .

Letsatsi:



Boikgathollo

Etsa mola ho ba thusa ho fumana tsela.

Ke batla
dipompong.



Amo

Ke a kula.



Ati

Ke tshwerwe
ke leino.




Jabu

Ke batla ho
ithuta.



Bongi




SEKOLO



LEBENKELE



NGAKA YA MENO




SEPETLELE

Ka mora nako ya sekolo



Ha re bueng

Sheba ditshwantsho. Bua ka tsona.




Re **bapetse** ka mora nako
ya sekolo.



Ha re baleng



Re entse mosebetsi
wa hae.



Re ile ra hlapa.



Re **kamme** meriri ra
hlatswa le meno.



Yaba re a robala.



Letsatsi:



Tlotlontswe

Bala mantswe. Mamela medumo. Jwale ngola dipolelo tse pedi bukeng ya hao ya ho ngolla o sebedisa matswe a hlahang bukeng ya mosebetsi.

Mantswe a tlwaelehileng

bana
bapala
bolo

qetile	tlotse	hobane ^{ng}
hlapile	bapetse	sehellang
ratile	robetse	koloing

Ngololla ditlhaku tsena.

Ha re ngoleng



U U



Ngola polelo tse tharo ka seo o se entseng ha o tswa sekolong maobane. Etsa setshwantsho ka e le nngwe ya dintho tseo.

Ha re ngoleng



Ngola polelo ka ditshwantsho.

Ha re ngoleng



Ha re etseng

Bina pina ena.



Naledi, yane ya madumedume
Dumela tlase, o yo nwa metsi,
Metsi a kae, a nwelwe ke gauta.

Gauta ha ke mo rate,
Ke rata moshemane,
bashemane ba kae?



Boikgathollo

Etsa e ka wena le
motswalle wa hao, le
ngwana wa Bere le
Goldilocks. Nkang qeto
ya hore ke mang ngwana
Bere le hore Goldilocks
e tla ba mang.

Shebang hore ke mang
ya ka balang mantswe
a na ka patlako ho feta
e mong. Ngwana Bere
o tlamehile ho bala
mantswe a na kaofela
ho mo thusa ho fumana
tsela ya ho ya hae.
Goldilocks o tlamehile
ho bala mantswe ana
kaofela ho mo thusa ho
fumana tsela ya ho ya
hae.





Medumo

Bala dipolelo, fumana o etse sedikadikwe jwalo ka mohlala o latelang. Beha kgutlo qetellong ya polelo e nngwe le e nngwe.



maoto	Maobane ke ile sekolong ka maoto .
mathisa	Mapolesa a ile a mathisa leshodu maobane.
tlola	Ke ile ka tlola kgati le bo Mosi.
thusitse	Ke thusitse motswalle wa ka.
mathile	Re mathile ka lebelo le leholo maoba.





Tlotlontswe

Hlophisa mantswe ana ho ya ka medumo e ntshofaditsweng
mme o e kopisetse mabokoseng a medumo a nepahetseng.



shapa

thuso

thusa

tjhesa

phala

tjheha

tlola



tsamaya

thiba

tlala

phula

tlisa

tjhutjhumakgala

tsela


tsola

sheba

tlung

phema

shahile



sh


th

tjh

ph

ts

tl




Ho bala dibuka:

Latela ditaelo mme o etse buka. Titjhore o qogela bana pale ya Bere e tshwarehile, ka mora moo, bana ba seha dintshwantsho ho ya ka tatellano ya tsona ba etse buka. Ha ba qetile ba nke bukana eo, ba ye hae le yona ho ya balla metswallle le ba lelapa.




Ka le leng la matsatsi mahe a dinotshi a Pooh a fela. A nyeka pitsa ka tlase. Hlooho ya hae ya hanella ka pitseng.

4




Pooh bere o tshwarehile ka mokoting nako ya beke. O ne a hloleha ho kena kapa ho tswa.

13




Pooh a tswa. O ile a etsang? O ile a matha a ya batla mahe a dinotsi. Mala a hae a ne a duma.

16



Bere e tshwarehile


1



E re ke o
balle pale.


14

Lebitso la ka ke Winnie wa Pooh.
Ke rata ho ja mahe a dinotshi.



Winnie wa Pooh o dula morung.
O na le metswalle e mengata.

3



Bana ke
metswalle yaka.

Seka tshwenyeha. O tla
lokoloha e se kgale.

Mpa ya Winnie wa Pooh e dula e
lapetse mahe a dinotshi.

2

Metswalle ya Pooh
e mo tjhakela tsatsi
le leng le leng.
Bongi le Chris ba
mo balla dipale.

15

Thusa! Ke tshwarehile.

Bolella Mmutla a o sututse.

Hula!



Hula haholo!



Nthuseng!
Ha ke tsebe ho tswa.


Bere e seleng.

Bere e tshehisang.

Ka le leng la matsatsi Pooh ya hlwella sefateng ho leka ho fumana mahe a dinotshi. Lekala la robeha, a hanella sefateng.

12

5




Ke batla ho tjhakela
Mmutla. O na le mahe
a mangata a dinotshi.

Kajeno Pooh o ilo tjhakela
Mmutla ka mokoting wa hae. Ha a tsebe ho theohela mokoting.

8

9



Ntsha balunu
moya e tla o thusa
ho theoha.

A re thuseng Pooh!
Dinotshi di tla
mo loma.



Ke rata mahe
ana a dinotshi. Ke
jele dibotlolo tse
leshome feela.

Tsatsi le leng le leng
Pooh o kena tsietsing.

6


II

O qetile mahe a ka a
dinotsho. A fedile.



Pooh o jele mahe a dinotshi a
Mmutla. Mpa ya hae e tletse
haholo.

10



Thusang! Ke sitwa
ho baleha dinotshi.

7

Letsatsi:



Ha re etseng

Taka seo o ratang ho se etsa le metswalle
ya hao mme o ngole dipolelo tse 2 ka sona.



Handwriting practice area with three horizontal lines for letters.

Titjhere: Saena

Letsatsi



Sheba setshwantsho. Bua ka sona.



Ho a tjhesa.



Ho a bata.

Letsatsi le tjhesang

Letsatsi le batang



Ho na le moyo.



Pula e a na.

Letsatsi la moyo

Letsatsi la pula

Letsatsi:



Ha re baleng

Ho **sesa** ho monate, re sesa ha letsatsi le tjhesa
Pula e na haholo, re matha le phoofolo ya **lapeng** ho
baleha pula
Ho a **bata** kajeno, tswela ka ntle ha o sa **tshabe**.
Moya o a **foka**, katiba yaka e tla **fofa** ...

sesa	monate	lapeng	tjhesa
pula	monna	puleng	tjheka
bata	morena	metsing	tjhaka


Tlotlontswe



Bala mantswe. Mamela
mediumo. Jwale ngola
dipolelo tse pedi bukeng ya
hao ya ho ngolla o sebedisa
mantswe a hhahang bukeng
ya mosebetsi.

Ngololla ditlhaku tsena.

V V



V V



Ha re ngoleng

Ngololla polelo.

Ho sesa ho a thabisu.



Ha re etseng

Etsa setshwantsho sa boemo ba
lehodimo boo o bo ratang. Jwale
ngola polelo ka setshwantsho sa hao.



Ha re ngoleng

Ngola polelo ka setshwantsho se seng le se seng.



Ha re nqoleng

Sebedisa mantswe a latelang ho qetella dipolelo.



tjhesa

bata

phodile

pula

moya

Jabu o rata ha ho

Bonqi ha a rate ha

Ati o fofisa khaete ha ho na le

Jabu le Amo ba rata ho sesa ha ho 

Kajeno boemo ba lehodimo bo



Medumo

Bala dipolelo, fumana o etse sedikadikwe jwalo ka mohlala o latelang. Beha kgutlo qetellong ya polelo e nngwe le e nngwe.




pula	Pula e a na.
bata	Ho a bata ke apere jase
ela	Moya o fokela bophirima
ng	Pula e nang ka moyo
isa	Ati o fofisa khaete



Etsa sedikadikwe sa diaparo tseo o di aparang ha pula e ena ka bokgubedu. Etsa sedikadikwe sa diaparo tseo o di aparang ha ho tjhesa ka mmala o bolou. Etsa sedikadikwe sa diaparo tseo o di aparang ha ho bata ka botala. Thala mola ho tloha diaparong ho ya lentsweng le nepahetseng.





Bongi le Ati ba baleha **sefefo**.

Ba tshohile.

Ba **mathela** tlung ya bona.

Ba kolobile.

Ba a **hatsela** ebile ba a **thothomela**.

Lolo, ntja e **matha** le bona.



Letsatsi:



Bala mantswe. Mamela medumo. Jwale ngola dipolelo tse pedi bukeng ya hao ya ho ngolla o sebedisa mantswe a hlahang bukeng ya mosebetsi.

sefeso	thothomela	matha
sefela	thola	mathela
sefuba	thusa	mathisa

Mantswe a
tiwaelehileng

bona
pula
moya



Ngololla ditlhaku tsena.

Ha re ngoleng



W W

W W



Ngololla polelo.

Ba kolobile ke pula.



Ha re etseng

Etsa setshwantsho sa sefeso. Ngola dipolelo tse tharo ka setshwantsho sa hao.

Titjhere: Saena

Letsatsi

116 Ka tsa bolepi hape



HHa re etseng

Qetella ditshwantsho tsena ebe o tlatsa mantswe
a nepahetseng. Sebedisa mantswe ana ho o
thusa.

o
bona
ba



Ke selemo. _____ apere
mose o mosehla.

Pula e a na.
tshwere sekgele se setala
le bokgubedu.



Ho a tjhesa. _____ ja
aesekhrimi.

Ho a bata. _____ rwetse
dikatiba tse bolou.

Letsatsi:



Ha re ngoleng

Bala dipolelo, fumana o etse sedikadikwe jwalo ka mohlala o latelang. Beha kgutlo qetellong ya polelo e nngwe le e nngwe.

O	Oapere mose o mosehla.
yena	o na le ntja e nnyane
yena	ke moshanyana
ba	bapala bolo



Ha re ngoleng

O moshanyana kapa ngwanana?

moshanyana

ngwanana



Nna ke



Boikgathollo

Sheba tjhate e ka tlase. E bale le motswalle wa hao.

Setshwantsho se senyane se hhalosa eng?

Mantaha	Labobedi	Laboraro	Labone	Labohlano

Bua le motswalle wa hao ebe le araba dipotso tsena. Jwale ngola dikarabo.



Ke letsatsi lefeng le tjhesang?	
Ke letsatsi lefeng le nang le sefefo?	
Ke letsatsi lefeng le maru le sefefo?	
Ke ka tsatsi lefeng leo pula e neleng?	

Etsa boemo ba lehodimo ba matsatsi a latelang a 5 a sekolo. Qala ka kajeno o tswelle pele ho fihlela o tlatsa tjhate ena.

Mantaha	Labobedi	Laboraro	Labone	Labohlano



Ha re bueng

Sheba setshwantsho. Bua ka sona.



Re na le **tshimo** ya meroho.

Re ja **dijo** tse hlahang tshimong.

Re **jala** dinawa le dihwete.

Re fumana mahe **ho** dikgoho.

Letsatsi:



Tlotlontswe

Bala mantswe. Mamela medumo. Jwale ngola dipolelo tse pedi bukeng ya hao ya ho ngolla o sebedisa mantswe a hlahang bukeng ya mosebetsi.

tshimo	dijalo	meroho
tshiu	dijo	meraka
tshika	dijana	mefuta

Mantswe a
tlwaelehileng

dijo
jala
yona



Ngololla ditlhaku tsena.

Ha re ngoleng



X X

X X



Ha re ngoleng

Ngololla polelo.



Ha re ngoleng

Etsa sedikadikwe ho ditholwana ka mmala o mo kgubedu le meroho ka mmala o bolou. Jwale ngola polelo ka tholwana kapa moroho oo o o ratang.




Titjhere: Saena

Letsatsi



Ha re bueng

Qoqela motswalle wa hao ka seo Ati le Bongi ba se etsang.



Ha re ngoleng

Bala dipolelo, fumana o etse sedikadikwe jwalo ka mohlala o latelang.
Beha kgutlo qetellong ya polelo e nngwe le e nngwe.

lema	Bongi le Ati ba lema dihwete le dinawa.
tala	Dijalo tsa rona di _____
jwang	Ba seha _____
tjhis	Ba fumana _____ lebeseng
metsi	Ba nosetsa dijalo ka _____ tsatsi le leng le le leng.

Letsatsi:



Ha re ngoleng

Tlatsa dikgeo ka mantswe a hlokehang. Sebedisa mantswe ana.

dihwete

ditamati

dinawa

Bongi le Ati ba lemme



le



Ba lema hape le




Ha re etseng

Seha ditshwantsho moo leqephe le fellang ebe o di beha moo ho nepahetseng tjhateng. Bala hore ditshwantsho di kae sehlopheng ka seng. Ngola dikarabo tlasa kholomo ka nngwe.



						=	
						=	
						=	
						=	




Serapeng sa diphoofolo tse hlaha



Ha re bueng

Sheba setshwantsho. Bua ka sona.



Letsatsi:




Re bona tlou e kgolo.

Tau e na le meno.

Lengau le matha haholo.

Dinqanqane le mebutla e menyane di matha ka hara jwang ka tlasa moru.




Mantswe a
tlwaelehileng

yena
bona
tsona
sona



Bala mantswe. Mamela medumo. Jwale ngola dipolelo tse pedi bukeng ya hao ya ho ngolla o sebedisa mantswe a hlahang bukeng ya mosebetsi.


lengau	senqanqane	jwang	moru
lengana	qala	jwala	morula
ngata	qamaka	jwale	morongwa



Ngololla ditlhaku tsena.



Ngola ka seo o se bonang sentshwantshong.



Diphoofolo tse hlaha



Ha re etseng

Tshwaya ditho tse fapaneng tsa mmele wa diphoofolo. Sebedisa mantswe ana ho o thusa.

leoto



mmele

mohatla

tsebe

leihlo

molomo




Ha re ngoleng

Phoofolo ka nngwe e na le ditho tse kae? Tlatsa dipalo tseo.


Tlou

maoto	
mahlo	
ditsebe	
mohatla	
mmele	
molomo	



Mmutla

maoto	
mahlo	
ditsebe	
mohatla	
mmele	
molomo	



Letsatsi:



Ha re ngoleng

Bala dipolelo, ebe o tlatsa mantswe jwaleka ha ho bontshitswe ka mohlala.
Tlatsa dikgutlo qetellong ya polelo e nngwe le e nngwe.

Re tsamaya ka **bese** ho ya bona diphoofo.

Bese e _____ serapeng sa diphoofo.

Re _____ hae.

Tau e matha ka mora _____.

Re bona tau e _____.

bese

kgolo

kgutlala

none


tsamaya



Boikgathollo

Qetella setshwantsho
sena. Tshwaya dintho tseo
o seng o di entse.

Bontsha letsatsi.	✓
Bontsha kwena metsing.	
Bontsha kgudu haufi le lejwe.	
Bontsha matata a mararo.	
Bontsha ha none e nwa metsi.	
Bontsha ha tau e le haufi le moru e shebile none.	



121 Dinako tsa selemo



Ha re bueng

Sheba setshwantsho. Bua ka sona.




Ke lehlabula.



Ke hwetla.



Ke mariha.



Ke selemo.



Ha re baleng

Ke **thothomela** mariha.

Ke rata lehlabula.

Ke **mathela** letamong.

Ke rata ho **sesa**.

Ke **phomola** ka tlasa difate tse **tala**.



Letsatsi:



Tlotlontswe

Bala mantswe. Mamela medumo. Jwale ngola dipolelo tse
pedi bukeng ya yao ya ho ngolla o sebedisa mantswe a
hlahang bukeng ya mosebetsi.

matha	phomola	sesa	sefate
ratha	phomosetsa	seba	lewatle
kgathala	pholoha	selā	nkwe



Z Z

Z Z




Ngololla ditlhaku tsena. Ha re ngoleng



Ha re ngoleng

Ngololla polelo.

Ke sesa selemo.



Ha re etseng

Etsa setshwantsho ka
nako ya selemo eo o e
ratang. Jwale ngola polelo
ka setshwantsho sa hao.

Titjhere: Saena

Letsatsi



Ha re bueng

Sheba alemanaka ebe o qoqela motswalle wa hao ka seo o se bonang.


Pudungwana

Sontaha	Mantaha	Labobedi	Laboraro	Labone	Labohlano	Moqebelo
I	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					



Ha re ngoleng

Ngola dikarabo tsa dipotso tsena.



Ke kgwedi e feng alemanakeng?

Kgwedi ena e na le matsatsi a makae?

Letsatsi la pele ke lefe?

Letsatsi la ho qetela ke lefe?

Ho na le Sontaha tse kae?

Ho na le bo Labohlano ba bakae?

Letsatsi:



Ha re ngoleng

Bala dipolelo, fumana o etse sedikadikwe jwalo ka mohlala
o latelang. Beha kgutlo qetellong ya polelo e nngwe le e nngwe.

lehlabula	Ke sesa lehlabula	
mariha	Ho a bata	
hwetla	Mahlaku a a wa	
selemo	Dinonyana di a qhotsa	
Moqebelo	Ha re ye sekolong ka	



Boikgathollo

Diphofolo ke ntho
tse phelang. Dijalo
le tsona di a phela.
Dintho tsohle tse
phelang di hloka
moya, dijо le metsi
hore di phele.
Qoqela motswalle
wa hao ka ntho
tse phelang
setshwantshong. Di
etsetse sedikadikwe.




Jwale bontsha ke nako efe ya selemo e bontshitsweng setshwantshong.



Ha re bueng

Sheba setshwantsho. Bua ka sona.



Ha re baleng


Hlapidimo e na le meno a bohale.

Tlhapi e nyane e ipata majweng.

Hlapidimo e hlaha hodimo moyeng.

Okotopose e na le maoto a 8.

Leruarua ke tlhapi e kgolo ho feta tse ding lewatleng.



Letsatsi:



Bala mantswe. Mamela medumo. Jwale ngola dipolelo tse
pedi bukeng ya hao ya ho ngolla o sebedisa mantswe a
hlahang bukeng ya mosebetsi.

hlaha	kgolo	rua	lejwe
hlopha	kgomo	leruarua	majwe
hlahlolo	kgohola	maruarua	jwetsa


Mantswe a
tlwaelehileng

fumana
thusa
tsamaya
tlase

Ngololla polelo. Ha re ngoleng



Hlapidimo e tsitsinya sekepe.



Etsa setshwantsho sa
phoofolo ya lewatle. Jwale
ngola polelo ka setshwantsho
sa hao.

Titjhere: Saena

Letsatsi

Ka tlasa lewatle



Ha re etseng

Kopanya matheba o qetelle setshwantsho, jwale se kgabise ka mmala.



Ke eng ena?



Ha re ngoleng

Qetella dipolelo tsena. Beha kgutlo qetellong ya polelo e nngwe le e nngwe.

sekepe

tlhapi


tlhapi ya jeli

tlhapi ya naledi

tlhapidimo



Ena ke




Ena ke



Ena ke

Ena ke

Ena ke



Letsatsi:



Medumo


Bala dipolelo, fumana o etse sedikadikwe jwalo ka mohlala o latelang.

ts	Tlhapidimo e tsitsinya sekepe.
tjh	Tjhisi ke sejo sa bohlokwa.
e	Ke eng eo?
leb	Ke a leboha, teye eo e ne e le monate.
th	Thola, thola! Eno ke hlapidimo.



Boikgathollo

Thusa bana ho tshwasa
tlhapi.



Titjhere: Saena

Letsatsi




Ha re bueng

Sheba setshwantsho, bua ka seo o se bonang.



Ke batla ho bona
lefatshe.


Ditlou kaofela di ne di eja. Bubu, ngwana wa tlou, a baleha lapeng la habo. A tsamaya, a tsamaya, aba a tsamaya. A se ke a utlwa ha ba mmitsa.



Ke nna tau? Ke ngwana wa hao?

Tjhe. Ha o na meno a maholo. Ha o kgone ho rora. O tlameha ho ya ho mme wa hao.

Kapele ka kopana le tau.





Tjhe. Ha o kgone ho sesa. O tlameha ho ya ho mme wa hao.

Ke nna kubu, ke ruiwe ke wena?




Jwale a tsamaya a ya nokeng. Bubu jwale a kopana le kwena.

Letsatsi:




A tsamaya, a tsamaya ho fihlela a kopana le thuhlo. A sheba hodimo, a shebela thuhlo hodimo.

A tsamaya, a tsamaya ho fihlela a kgopjwa, a wela hodima kgudu. A sheba fatshe, fatshe ho kgudu.



Bubu a qala ho lla.
A tsamaya a tsamaya ka nakonyana a kopana le none.



Bubu a sheba hodimo a bona nonyana e kgolo hodima sefate.

Jwale Bubu o mong. Ka yona nako eo a bona lengau morung. Lengau le ne le matha ka lebelo le leholo.




Letsatsi:

Atamela hore ke o
bone hantle.

Na ke ruiwe
ke wena?

Bubu, ngwanaka!
O ntse o le kae?



Kwena e ne e batla ho ja
Bubu e mo etse dijo tsa
motsheare.

Ka nako eo mme wa Bubu a bona ngwana
wa hae. A hula Bubu nokeng ka mohatla
wa hae.



Ke nna
tlou.

Bubu ha a ka a
hlola a eya hole le
ba habo hape. O ne
a tseba hore ha se
tau kapa kubu. E
ne e se thuhlo kapa
kgudu kapa none.
E ne e se nonyana
kapa lengau kapa
qwaha. Hape e ne e
se kwena.

E ne e le Bubu, e ne
e le tlou.



O kgethehile.



Mmele oohle wa hao o kgethehile.

Ke wena monnga mmele wa hao!



HO SE BE
*mang ya o
tshwarang
pokanele.*

**O tshwanelo ho bolella e mong ha ho na le motho
ya o tshwarang bokapele.**

**O tshwanelo ho bolella e mong ha ho na
le motho ya o etsisang dintho tseo o
sa batleng ho di etsa.**

**Eo o tshwanetseng ho
mo letsetsa mohala
bakeng sa thuso:**

Mohala wa tsa Bana: 0800 05 55 55

SAPS Thibelo ya Botlokotsebe: 086 00 10111

SAPS Nomoro ya tshohanyetso: 10111

Lefapha la "Life Line": 0861 322 322

Lefapha la Tshireletso ya Bana: 012 393 2359/2362/2363

